






NTSENGO: 40



Memorandamu lowu na 4 wa tipheji.

1. Nyika timaraka leti heleleke eka tinhlamulo ntsena, handle ka loko swi vuriwile.
2. Amukela nhlamulo yin'wana na yin'wana leyi nga yona, leyi nga katsiwangiki eka xikombanhlamulo handle ka maendlelo "yo ya ehansi" handle ka loko swi vuriwile.

XIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE		TIMARAKA	NTSENGO
1.	D/127, 172,217,712. ✓		1	1
2.	B/400 + 80 + 9. ✓		1	1
3.	C/78. ✓		1	1
4.	C /640. ✓		1	1
5.	D/kotara ku nga si ba awara ya khume nimixo. ✓		1	1
6.	B/1 hafu, 1 xa nharhu, 1 kotara, 1 xa ntlhanu. ✓		1	1 6
7.1	Silindara ✓	Amukela nhlamulo yin,wana na yin,wana Hi ririmi rin,wana na rin,wana leyi amukele- Kaka ra laha tikweni. Honisa mapeletelo yo hoxeka.	1	2
7.2	Xikwere ✓		1	
8.	 1 maraka ya ndzandzelelano lowunene na leswi yelanaka naswona. Amukela na loko a tsaleka n;we kumbe ku tlula. ✓		1	1

9.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $795 - 213$ $= 700 + 90 + 5 - 200 - 10 - 3$ $= 700 - 200 + 90 - 10 + 5 - 3 \quad \checkmark$ $= 500 + 80 + 2$ $= 582 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kumbe</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $5 - 3 = 2$ $90 - 10 = 80 \quad \checkmark$ $\underline{700 - 200 = 500}$ $795 - 213 = 582 \quad \checkmark \text{ kumbe}$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> \checkmark $795 - 200 \rightarrow 595 - 10 \rightarrow 585 - 3 \rightarrow 582 \quad \checkmark$ </div>	2	
9.2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> \checkmark $584 + 100 \rightarrow 684 + 30 \rightarrow 714 + 7 \rightarrow 721 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kumbe</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $4 + 7 = 11$ $80 + 30 = 110$ $\underline{500 + 100 = 600} \quad \checkmark$ $584 + 137 = 721 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kumbe</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $584 + 137$ $= 500 + 100 + 80 + 30 + 4 + 7 \quad \checkmark$ $= 600 + 110 + 11$ $= 721$ </div>	2	4
10.1	684; 784; 884; 984 ✓ Ndzandzelelano lowunene wa tinomboro.	1	
10.2	300; 280; 260 ✓ Ndzandzelelano lowunene wa tinomboro	1	2
11.	Madzana mune na makumentsevu -nhungu. ✓ Amukela nhlamulo yin, wana na yin, wana Hi ririmi rin, wana na rin, wanaleri amukele- Kaka ra laha tikweni. Honisa mapeletelo yo hoxeka.	1	1
12.	360 ✓	1	1

13.	700/makume nkombo. ✓ Amukela nhlamulo yin,wana na yin,wana Hi ririmi rin,wana na rin,wanaleri amukele- Kaka ra laha tikweni. Honisa mapeletelo yo hoxeka.	1	1
14.	6/ntsevu. ✓	1	1
15.	325 ✓	1	1
16.	 <p>Layini yin'wana na yin'wana ya pfumeleleka loko yi ri exikarhi.</p>	1	1
17.	4 ✓	1	1
18.1	tigiramu ✓	1	2
18.2	tilitara ✓	1	
19.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Ntsengo wa tinomboro= $37 + 37 + 37$ ✓ $= 30+30+30+7+7+7$ $= 90 + 21$ $= 111$ ✓</p> </div> <p style="text-align: center;">kumbe</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ntsengo = 3×37 ✓ $= 3 \times (30 + 7)$ $= 90 + 21$ $= 111$ ✓</p> </div> <p>1 maraka ya matirhelo na 1 maraka ya nhlamulo.</p>	2	2
20.	<p>Nhlayo ya vana = $36 \div 5$ ✓ $= (30 + 5 + 1) \div 5$ $= 6 + 1 + \text{ku sala}1$ $= 7$ ✓ wa vana na 1 wa masalela. ✓</p> <p>Nhlayo ya vana = 7 c ku sala1 tjhokoleti 1 maraka ya nhlayo ya vana 1 maraka ya nhlamulo. Amukela swikombiso le swi nga swona.</p>	2	2
21.	 <p>Amukela loko a sekerile, khwatihatile kumbe ku tsala xihambano.</p>		1

<p>22.1</p> 	<p>22.2</p> <p>13 wa tibuloko ✓ Amukela miseve yin'wana na yin'wana. 1 maraka ya ndlela na 1 maraka ya tibuloko.</p>	<p>1</p> <p>1 Languta ndlela leyi mudyondzi a nga yi tirhisa, hlayela tinomboro ta tibuloko leti a nga ti tirhisa</p>	<p>2</p>
<p>23.1</p>	<p>Themba na Nyiko ✓ 1 maraka wa mavito mambirhi</p>	<p>1</p>	<p>2</p>
<p>23.2</p>	<p>Masana ✓</p>	<p>1</p>	
<p>24.1</p>	<p>Ntsengo lowu tirhisiweke= 2 x R10,00 ✓ = R20,00 kumbe R20 ✓ Amukela matirhelo yan'wana na yan'wana. 1 maraka ya matirhelo na 1 maraka ya nhlamulo.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>24.2</p>	<p>Cinci= R10,00 – R6,00 ✓ = R4,00 kumbe R4 ✓ 1 maraka ya maendlelo na 1 makaka ya nhlamulo.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>2</p>
<p>25.</p>	 <p>Amukela ku tlula ka ku leha kumbe ka ku koma.</p>	<p>1</p> <p>1</p>	<p>1</p>
<p>26.</p>	<p>3:45 /15:45 kumbe kotara ku nga si ba awara ya 4/3h45 ✓ Honisa mapeletelo yo hoxeka.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>27.</p>	<p>vu21 vu22 vu23 vu24 kumbe 21 22 23 24 ✓ 1 maraka ya ndzandzelelano lowunene wa tinomboro.</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>NTSENGO:40</p>			